

Las consonantas differentas dau francés (3) : los digramas

Letra	Plaça	Se pronóncia :	Exemple :
lh	Pertot,	- coma los "lh" portugés, "ll" castelhan e "li" dau francés "lieu". - dens certans parçans, coma lo francés "ill". Los grops gn o ign ne sonan donc pas coma en francés.	
nh	Pertot,	coma lo francés "gn".	
sh	Pertot, Pre redit d'un i ,	- coma lo francés "ch". - davantejat per un e o un è , "éych", "èych" dens certans parçans.	
	Alhors,	coma lo francés "ch".	
tg, tj	Pertot,	- "dj" o "dy". - a còps, entre "ty" e "tch"	
-th	En fin de mòt,	- "ty" en Shalòssa e una partida dau Bearn. - "tch" en Comenge. - "t" alhors.	
tz	Entre duas vocalas,	- "dz". - a còps, "z". A las limitas gasconas, tròbam "ts".	
	En fin de mòt,	- "ts" per la màger part. - "t" dens certans parçans e segon los mòts. - a còps, "ts" d'un manèira shushuiat.	

Lo punt interior (o punt median) es una pontuacion emplegada per mantuna lenga romana coma l'occitan, lo catalan, l'arpitan. Permet de distinguir los digramas e duas letras tòca-tocantas.

Letra	Plaça	Se pronóncia :	Exemple :
l.h	Pertot,	- "l" puei "h" ; per esvitar la confusion damb lo grop lh , emplegam un punt interior.	
n.h	Pertot,	- "n" puei "h" ; per esvitar la confusion damb lo grop nh , emplegam un punt interior.	
s.h	Pertot,	- "s" puei un "h" per esvitar la confusion damb lo son sh .	